



Broj: 01-258-7/20/R-149-189

Datum: 30. jul 2020. godine

Na osnovu člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16, 29/19 i 79/19) odlučujući po zahtjevu privrednog društva „Green Energy - R“ d.o.o. Bratunac, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem energije vodotoka rijeke Zeleni Jadar, kao obnovljivog izvora energije, u Maloj hidroelektrani „Zeleni Jadar“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 149. redovnoj sjednici, održanoj 30. jula 2020. godine, u Trebinju, donijela

## **R J E Š E N J E**

### **o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Zeleni Jadar“**

1. Podnosiocu zahtjeva, privrednom društvu „Green Energy - R“ d.o.o. Bratunac, Drinska bb, Bratunac, odobrava se preliminarno pravo na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Zeleni Jadar“, instalisane snage 249 kW i planirane neto godišnje proizvodnje od 970.000 kWh, koja se gradi na rijeci Zeleni Jadar, na lokalitetu kako slijedi: mašinska zgrada: k.č. 14/3 K.O. Bučje; cjevovod obuhvata k.č. 297/24, 297/4 i 323 K.O. Orahovica i k.č. 14/3, 132 i 180 K.O. Bučje; vodozahvat: k.č. 297/24 K.O. Orahovica i dio parcele rijeke k. č. 323 K.O. Orahovica, opština Srebrenica.
2. Podnosilac zahtjeva ostvaruje preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom planiranom godišnjem iznosu od 970.000 kWh, za koju ima mogućnost da ostvari pravo na podsticaj u 2020. godini.
3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period do 31. decembra 2020. godine, do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje.
4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o

podsticanju kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni.

5. Pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 30. juna 2021. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora.
6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac zahtjeva gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za zaključenje predugovora.
7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je 15. juna 2020. godine i 22. jula 2020. godine od privrednog društva „Green Energy - R“ d.o.o. Bratunac (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju planira proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Zeleni Jadar“. U obrascu zahtjeva, broj 37-1/20 od 17. jula 2020. godine, navedeno je da se elektrana gradi na rijeci Zeleni Jadar, da je instalisana snaga 249 kW, planirana godišnja proizvodnja za koju se zahtijeva podsticaj iznosi 970.000 kWh, dok je planirani početak rada 31. decembar 2020. godine.

Regulatorna komisija je, u skladu sa članom 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju), 27. jula 2020. godine, obavijestila javnost o prijemu kompletnog zahtjeva. U skladu sa članom 39. Pravilnika o podsticanju, upućen je zahtjev za izdavanje potvrde za energiju MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matičnom preduzeću, a.d. Trebinje, kao vršiocu dužnosti Operatora sistema podsticaja, kojom treba da se potvrdi ispunjenost uslova iz člana 21. Zakona o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon) u pogledu količinskih ograničenja energije planirane za podsticanje koja se utvrđuju Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije - u daljem tekstu: Akcioni plan (Odluka o usvajanju Akcionog plana Republike Srpske objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 111/15, 5/16, 97/18 i 3/20).

Operator sistema podsticaja je izdao Potvrdu za energiju za Malu hidroelektranu „Zeleni Jadar“, broj 04/1-55-194/20 od 29. juna 2020. godine na osnovu koje podnosilac zahtjeva ima mogućnost da ostvari preliminarno pravo na podsticaj u 2020. godini. Potvrda za energiju, broj 04/1-55-194/20 od 29. juna 2020. godine izdata je za količinu električne energije od 1.995.000 kWh, kako je podnosilac i zahtijevao prilikom prve dostave zahtjeva. Navedeno podrazumijeva više od 8.000 sati rada godišnje sa instalisanom snagom od 249

kW, što se ne može prihvatiti kao realno i utemeljeno, te je Regulatorna komisija, aktom broj 01-258-3/20 od 25.06.2020. godine, zatražila dodatno izjašnjenje od podnosioca. Podnosilac je u izjašnjenju broj 43/20 od 17.07.2020. godine dostavio pojašnjenja, kao i novi zahtjev na količinu od 970.000 kWh, što je prihvaćeno kao realna i moguća proizvodnja za ovakvo proizvodno postrojenje.

S obzirom na dostavljenu potvrdu od strane Operatora sistema podsticaja i činjenicu da postoje raspoložive količine za podsticanje, Regulatorna komisija je, na 149. redovnoj sjednici, održanoj 30. jula 2020. godine, razmotrila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Zeleni Jadar“.

U skladu sa članom 27. Zakona i članom 32. Pravilnika o podsticanju podnosiocu zahtjeva je odobreno preliminarno pravo na podsticaj za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom planiranom godišnjem iznosu od 970.000 kWh, u skladu sa izdatom Potvrdom za energiju, broj 04/1-55-194/20 od 29. juna 2020. godine i dodatnim naprijed navedenim pojašnjenjima i izmijenjenim zahtjevom podnosioca, te je odlučeno je kao u tački 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja.

Članom 33. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da se period trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđuje na osnovu planiranog početka rada proizvodnog postrojenja dostavljenog u zahtjevu i pratećoj dokumentaciji. Podnosilac zahtjeva je u svom zahtjevu naveo da je planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta 31. decembar 2020. godine, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.

Članom 27. stav (5) Zakona, te članom 30. stav (2) i (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u roku od 30 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticaju. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 30. stav (8) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 30. juna 2021. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.

Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosiocu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticanja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticanja. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.

Pored navedenog, odredbom člana 30. stav (7) Pravilnika o podsticanju propisano je da je proizvođač/investitor dužan da dostavi Regulatornoj komisiji i Operatoru sistema podsticaja odobrenje za upotrebu kojim pokazuje da je započeo sa radom u propisanom roku.

Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10 i 107/19), s obzirom na objavljivanje.

Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).

**Pouka o pravnom lijeku:** Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić

Dostavljeno:

- podnosilac zahtjeva „Green Energy - R“ d.o.o. Bratunac
- Operator sistema podsticaja – MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
- arhiva.